



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Unsa ang Giingon sa Bibliya Mahitungod sa Pagpailub? — Ang Pundasyon · KJV Kasulatan uban ang Numero ni Strong

THE FOUNDATION · THE ORIGINAL STUDY, SET IN THE ANCIENT ORDER

Pailub — Batakang Doktrina sa Bibliya

PULONG SA PAGSUGOD

Pamatia kon unsa ang pailub, ug giunsa kini pag-abot sa usa ka tawo. Wala kini ihatag sa kadiyot lang sulod sa usa ka adlaw; kini gimugna diha kanimo pinaagi sa pagsulay sa imong pagtoo. Ang karaang pulong Griego mao ang hupomone (G5281, pailub) — usa ka pagpabilin ilalom, usa ka mapailubon nga paglahutay. Moabot ang pagsulay, ug ang tawo nga magpabilin ilalom niini hangtod nga nahuman na ang buhat niini mahimong hingpit ug bug-os, walay makulang. Apan ang pailub dili motubo nga nag-inusara. Kinahanglan kining idugang, uban ang tanang kakugi, sumala sa han-ay nga gitakda sa Dios — human sa pagpugong sa kaugalingon, sa dili pa ang pagkadiosnon. Ug adunay kaaway: ang yawa nagdali sa pagkuha sa pulong gikan sa kasingkasing, sa dili pa kini makatubo. Adunay usab mga bakak nga propeta, nga nailhan pinaagi sa ilang mga bunga ug dili pinaagi sa ilang mga pulong; ug adunay maayo nga pagtulon-an, nga dili paantoson sa mga dalunggan nga nangatol. Kinahanglan bantayan sa pailub ang pulong, sulayan ang bunga, ug dad-on ang matarung nga pulong sa panahon nga ang unod buot motalikod ngadto sa mga sugilanon nga tinumotumo. Ug sa pag-abot sa hilabihang pagsulay, ang pailub dili maghunahuna nga makapatingala kini, kondili maglipay hinuon; kay ang pagpanton sa Labing Gamhanan sakit alang sa panahon karon, apan sa kaulahian mohatag kini sa malinawon nga bunga sa pagkamatarung. Barog nga malig-on. Ang tawo nga molahutay makadawat sa purongpurong sa kinabuhi. Susiha kini pag-ayo.

TULO KA PANGUTANA NGA GITUBAG NINI NGA PAGTUON:

1. Giunsa pag-abot sa pasensya sa usa ka tawo, ug unsa ang mabilin sa iyang hingpit nga buhat kaniya?
2. Unsa ang kinahanglan antuson ug ilhon sa pailob — ug unsaon pag-ila sa bakak nga propeta?
3. Unsa ang bunga sa pagsulay ug pagkastigo alang niadtong nagalahutay?

MGA YAWING PULONG SA GRIEGO

“pasensya” — **G5281 hupomone** — pagpadayon, kalig-on, mapadayonon nga pagpaabot
pasagdi ang pailub nga makahuman sa iyang hingpit nga buhat

“Nagsulay” — **G1383 dokimion** — usa ka pagsulay, usa ka pagsulti, usa ka pagsulay
ang pagsulay sa inyong pagtoo nagapatunghag pagpailub

“nagalahutay” — **G5278 hupomeno** — magpabilin, magpabilin ilalom, magpadayon, mag-antos sa mga pagsulay, molahutay
bulahan ang tawo nga nagaantos sa mga tintasyon

“lumos” — **G430 anechomai** — aron itaas ang kaugalingon batok sa, aron mag-antus uban sa, aron magpailob, aron mag-antus
dili sila makaagwanta sa maayong pagtulon-an

“Pagkastigo” — **G3809 paideia** — pagbansay, pagtudlo, pag-alima, pagpanton nga disiplina
kini nagahatag sa malinawon nga bunga sa pagkamatarung

MGA YAWING PULONG SA HEBREOHANON

“ganamahay” — **H3198 yakach** — aron itul-id, aron kumbinsihon, aron badlongon, aron manag-estoryahay sa pagpangatarungan
malipayon ang tawo nga pagabadlongon sa Dios

(Ang akong personal nga mga hunahuna — ang endure mibarog sa duha ka higayon niini nga pagtuon, ug kini dili managsama nga pulong. Ang hupomeno (G5278, mag-antos) mao ang pagpabilin ilalom, ang pagpabilin — suod nga may kalabutan sa pailub mismo, ang hupomone (G5281), kay ang duha nagsukad sa G5259, ilalom, ug G3306, pagpabilin: usa ka pagpabilin ilalom. Ang tawo nga mag-antos sa tintasyon magpabilin ilalom sa pagsulay hangtud nga kini nakahuman na sa iyang buluhaton. Ang anechomai (G430, mag-antos) mao ang pagpas-an, ang pagdayon-dayon — ang matarung nga pagtulon-an kinahanglang pas-anon, ug ang mga dalunggan nga gikatol dili motugot niini. Ang pagsulay kinahanglang pabilinan ilalom; ang matarung nga pulong kinahanglang pas-anon. Ang pailub nagabuhat sa duha.)

BUKSAN NGA ANGKLA

Santiago 1:2-4 Isipa kining tanan nga kalipay, akong mga igsoon, sa dihang kamo makasinati sa daghang mga kasamok **[G5281 hupomone ■] [G5281 hupomone ■] [G1383 dokimion ■]** (3) nasayod kamo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo mosangpot sa paglahutay. (4) Tugoti nga ang paglahutay nga hingpit mabuhat, aron nga kamo mamahimong mahingpit ug hingkod, ug walay makulang.

ANG PAGLAHUTAY GIBUHAT DIHA KANIMO PINAAGI SA PAGSULAY SA IMONG PAGTUO, UG SA DIHANG TUGOTAN NGA HINGPIT MABUHAT ANG BULUHATON NIINI, KINI MOBILIN KANIMO NGA HINGPIT UG HINGKOD, UG WALAY MAKULANG.

(Ang akong kaugalingong mga hunahuna — isipa kining tanan nga hingpit nga kalipay: ang pagsulay wala ipadala aron sa pagbuak kanimo. Ang dokimion (G1383, pagsulay) usa ka pagtaho, sama sa pagtaho sa plata; ang pagsulay sa imong pagtuo makapatunhay sa pailub, ug kon ang pailub tugotan nga mahuman ang iyang buhat, wala kay makulang bisan unsa. Pasagdi siya nga magbuhat.)

I. KINAHANGLANG IDUGANG ANG KAKUGI SA WALA PA MOTUBO ANG PAGPAILUB, UG GIKAWAT SA KAAWAY ANG PULONG

A. 2 Pedro 1:5-7 Alang niini nga hinungdan, buhata ninyo ang labing maayo aron madugangan ang kaligdong pinaagi sa inyong pagtuo, ug pinaagi sa inyong kaligdong, mao ang kahibalo.

[G5281 hupomone ■] (6) Pinaagi sa inyong kahibalo, idugang ang pagpugong sa kaugalingon, ug pinaagi sa inyong pagpugong sa kaugalingon, idugang ang paglahutay, ug pinaagi sa inyong paglahutay, idugang ang pagkadiosnon. (7) Pinaagi sa inyong pagkadiosnon, idugang ang inigsoon nga pagbati, ug pinaagi sa inyong inigsoon nga pagbati, idugang ang gugma.

ANG PAGLAHUTAY DILI IHATAG NGA MAG-INUSARA — KINI IDUGANG, PINAAGI SA KAKUGI, SA HUSTONG PAGKASUNODSUNOD, HUMAN SA PAGPUGONG SA KAUGALINGON UG SA WALA PA ANG PAGKADIOSNON.

B. 2 Pedro 1:8 Kung kining mga butanga anaa na kaninyo ug motubo na diha kaninyo, dili na kamo mahimong baog o dili mabungahon diha sa kahibalo sa atong Ginoong Jesu-Cristo.

ANG MAKUGIHONG PAGDUGANG NAGAHIMO KANIMONG MABUNGAHON; ANG PAGKAWALA NIINI NAGABILIN KANIMONG BAOG.

C. Lucas 8:11-12 Karon mao kini ang buot ipasabot sa sambingay. Ang liso mao ang pulong sa Dios. (12) Ang mga liso nga nahulog sa daplin sa dalan mao ang mga tawo nga nakadungog sa pulong, apan moabot ang yawa ug kuhaon ang pulong gikan sa ilang kasingkasing, aron dili sila motuo ug dili maluwas.

MOABOT DAYON ANG YAWA UG KUHAON ANG PULONG GIKAN SA KASINGKASING SA WALA PA KINI MOTUBO NGADTO SA PAGTUO UG KALUWASAN.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — matikdi ang kadalian sa kaaway: ang binhi gipugas, ug ang yawa moabot aron kuhaon ang pulong gikan sa kasingkasing, aron dili sila motuo ug maluwas. Ang gidugang sa kakugi, buot kuhaon sa yawa; busa hupti ang pulong, ug hupti kini uban sa pailob.)

II. UNSA ANG KINAHANGLANG ANTUSON UG ILHON SA PAGPAILUB — MGA BAKAK NGA MAGTUTUDLO UG LISUD NGA DOKTRINA

A. Mateo 7:15-16,20 Pagbantay sa mini nga mga propeta, nga moduol kaninyo nga nagbisti sa pangkarnero apan ang tinuod bangis nga mga lobo. (16) Pinaagi sa ilang mga bunga mailhan ninyo sila. Makabuhat ba ang mga tawo sa pagtapok sa ilang mga ubas nga gikan sa sampinit o mga igos nga gikan sa kadyapa? (20) Busa, mailhan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga.

ANG MINI NGA MGA PROPETA MAILHAN DILI PINAAGI SA ILANG MGA PANGANGKON APAN PINAAGI SA ILANG MGA BUNGA.

B. 2 Timoteo 4:3-4 Tungod kay moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na molahutay sa maayo nga katudluan. Hinuon, tugotan nila nga mapalibutan sila sa magtutudlo nga magtudlo lang sa unsay miuyon sa ilang kaugalingong mga pang-ibog. Sa niini nga pamaagi gigitik ang ilang mga dalunggan. **[G430 anechomai ■]** (4) Ilang ipatalikod ang ilang mga dalunggan palayo sa kamatuoran, ug lingi-on ang mga tinumutumo nga sugilanon.

KINAHANGLAN MOLAHUTAY SA MAAYO NGA KATUDLUAN, TUNGOD KAY KINI NAKIG-AWAY BATOK SA MGA PANG-IBOG SA UNOD.

C. Tito 1:10-11 Tungod kay adunay daghang masinupakon nga katawhan, ilabina niadtong mga tinuli. Ang ilang mga pulong walay pulos. Ilang gilimbongan ug gigiyahan ang katawhan sa sayop nga dalan. (11) Kinahanglan gayod nga pahunongon sila. Nagatudlo sila sa dili nila angay nga itudlo alang sa makauulaw nga pagpaginansiya ug nagbungkag sa tibuok panimalay.

DAGHAN NGA BAKAK NGA MAGTUTUDLO ANG NAGAPANGITA UG MAKAUULAW NGA PAGPAGINANSIYA, UG KINAHANGLAN GAYOD NGA PAHUNONGON SILA.

D. Mateo 7:21-23 Dili tanan nga miingon kanako, 'Ginoo, Ginoo,' makasulod didto sa gingharian sa langit, apan kadto lamang si bisan kinsa nga nagbuhat sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa langit. (22) Daghang katawhan nga moingon kanako niadtong adlaw, 'Ginoo, Ginoo, dili ba nanagna man kami sa imong ngalan, sa imong ngalan naghingilin ug mga demonyo, ug sa imong ngalan nabuhat ang daghang gamhanan nga mga binuhatan?' (23) Unya ako moingon kanila sa dayag, 'Ako wala makaila kaninyo! Palayo gikan kanako, kamo nga nagabuhat ug daotan!'

ANG PAGBUHAT SA KABUBUT-ON SA AMAHAN, DILI ANG MGA BINUHATAN NGA HIMON SA IYANG NGALAN, MAO ANG KINAHANGLAN GAHINAN SA PASENSYA.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — daghan ang moingon Ginoo, Ginoo, ug maghisgot sa mga katingalahang buhat nga nahimo sa iyang ngalan; apan dili tanan nga moingon niini makasulod — kadto ra ang nagatuman sa kabubut-on sa Amahan. Gastoha ang imong pailub alang sa kabubut-on sa Amahan, dili alang sa ngalan ra.)

III. UNSA ANG BUNGA SA PAGSAGUBANG SA PAGSULAY UG PAGKASTIGO — KALIPAY UG ANG GANTI

A. 1 Pedro 4:12-13 Mga hinigugma, ayaw hunahunaa ingon nga talagsaon ang pagsulay sa kalayo nga nahitabo kaninyo, ingon nga talagsaong butang ang nahitabo kaninyo. ⁽¹³⁾ Hinuon, bisan daghan ang inyong nasinatian nga mga pag-antos kang Cristo, pagmaya, aron magmaya usab kamo ug magmalipayon sa pagpadayag sa iyang himaya.

ANG PAGSULAY SA KALAYO PAGADAWATON UBAN ANG PAGMAYA, DILI ANG KATINGALA, TUNGOD KAY KINI NAGHIMO KANIMO NGA MAKAAMBIT SA MGA PAG-ANTOS NI CRISTO.

B. Filipos 4:1 Busa, hinigugma nako nga mga kaigsoonan diin akong gihandom, ang akong kalipay ug korona, niining paagiha barog nga lig-on diha sa Ginoo, hinigugmang mga higala.

ANG MGA NAGLAHUTAY MAO ANG IYANG KALIPAY UG KORONA — BAROG NGA LIG-ON.

C. 1 Mga Taga Tesalonica 2:19-20 Kay unsa man ang among pagsalig, o kalipay, o korona sa himaya sa umaabot sa dihang mobalik ang atong Ginoong Jesus —dili ba kamo, sama sad sa uban? ⁽²⁰⁾ Tungod kay kamo ang among himaya ug among kalipay.

ANG KALIPAY NGA MAHIMUGSO SA PAGLAHUTAY GITAGO SA USA KA KORONA — NGA MAKITA AWAY-AWAY SA IYANG PAGBALIK.

(Ang akong kaugalingong mga panghunahuna — ang kalipay niadtong nagaantus dili lamang alang niining kasamtangang panahon. Sila ang kalipay ug purongpurong niadtong nagtudlo kanila, ug ang purongpurong sa kalipay makita diha sa atubangan sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang pag-anhi. Busa barog nga malig-on, ug pagmaya sa dagaya nga kalipay.)

BABA SA DUHA — ANG PULONG NGA BAKAK

A. Lucas 6:22-23 Bulahan kamo sa diha nga ang mga tawo magdumot kaninyo ug sa dihang ilahi kamo gikan sa ilang pundok ug sawayon kamo ug isalikway ang inyong ngalan isip daotan, tungod ug alang sa Anak sa Tawo. ⁽²³⁾ Pagmaya kamo nianang adlaw ug lukso sa kalipay, tungod kay anaa gayod kamoy dakong ganti didto sa langit, kay ang ilang mga katigulangan nagtagad sa mga propeta sa samang paagi.

USA KA DAKONG GANTI ANG GISAAD TUNGOD SA PAGLAHUTAY SA PAGBIAYBIAY ALANG SA IYANG NGALAN.

B. Mateo 5:11-12 Bulahan kamo sa dihang bugalbugalan kamo sa mga tawo ug pagalutuson kamo, o magsulti sa tanang klase sa mga daotang butang batok kaninyo nga bakak alang sa akong katuyoan. ⁽¹²⁾ Pagmaya ug paglipay pag-ayo, tungod kay dako ang inyong ganti sa langit. Sa ingon niini nga paagi gilutos sa mga tawo ang mga propeta nga nagpuyo kaniadto una kaninyo.

MATEO RA ANG MIDUGANG SA USA KA PULONG NGA WALA SA LUCAS: "BAKAK" — ANG GANTI ALANG SA PAGPANGBUGALBUGA NGA DILI MATARONG, DILI Pagsamok nga hinungdan sa kaugalingong sala.

[MGA BERSIKULO NGA GITAGO SA USA — WALAY USA KA BERSIKULO NGA MAG-INGON NIINI NGA NAG-INUSARA]

C. Ecclesiastes 4:12 Mabuntog ang tawo nga nag-inusara, apan makabarog sa pagsulong ang duha, ug lisod bugtoon ang tulo ka lubid sa pisi.

APAN MAKABAROG SA PAGSULONG ANG DUHA + UG LISOD BUGTOON ANG TULO KA LUBID SA PISI.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — duha ka saksi nag-ingon nga dako ang ganti sa langit, ug ang ikatulo ka pulong nagbugkos kanila: ang lugsanon nga tulo ka bakil dili dali mabugto. Pasagdi nga ang daotan nga isulti batok kanimo isulti sa bakak, tungod sa iyang kaayohan; unya pagmaya niadtong adlaw, ug paglukso sa kalipay.)

ANG LANDONG UG ANG PAGTUMAN — ANG PAGCASTIGO SA MAKAGAGAHUM SA TIBUOK KALIBUTAN

Shadow Job 5:17-18 Tan-awa, pagkamalipayon sa tawo nga pagabadlongon sa Dios; busa, ayaw pagbiaybiay sa mga kastigo sa Makagagahom. **[H3198 yakach ■]** ⁽¹⁸⁾ Kay siya ang magasamad ug unya pagabugkosan; siya magasakit ug unya ang iyang mga kamot magaayo.

ANG PAGBADLONG SA DIOS MOSAMAD LANG ARON MOAYO.

Fulfillment Hebreohanon 12:11 Walay pagpanton nga daw maanindot sa kasamtangan apan hinuon sakit gayod. Bisan pa niini, sa ulahi mamunga kini ug malinawon nga bunga sa pagkamatarong alang niadtong mga nabansay pinaagi niini. **[G3809 paideia ■]**

ANG GITAWAG NI JOB NGA PAGBADLONG NGA NAGLUWAS, GINGANLAN SA HEBREOHANON — ANG MALINAWON NGA BUNGA SA PAGKAMATARONG.

(Ang akong personal nga panghunahuna — ang daan nga pulong mao ang yakach (H3198, mopanton) — mopanton, mobadlong; ang bag-ong pulong mao ang paideia (G3809, pagpanton) — ang pagmatoto ug pagpanudlo sa usa ka amahan. Nag-ingon si Job nga siya nagapasakit, ug ang iyang mga kamot nagapaayo; ang Hebreohanon naghigot sa bunga niana nga pagkaayo — ang malinawon nga bunga sa pagkamatarong, alang niadtong gibansay pinaagi niini. Ayaw pagtamay sa pagpanton: kini ang kamot nga nagapaayo.)

PAGSIRA

Santiago 1:12 Bulahan ang tawo nga molahutay sa pagsulay, kay human siya makalahutay sa pagsulay, siya makadawat ug korona sa kinabuhi, nga gisaad niadtong nahigugma sa Dios. **[G5278 hupomeno ■]**

ANG TAWO NGA MOLAHUTAY MAKADAWAT UG KORONA SA KINABUHI.

Roma 5:3-5 Dili lamang kini, apan magmaya usab kita sa atong mga pag-antos. Nasayod kita nga ang pag-antos maghatag ug pagkamalahutayon. **[G5281 hupomone ■]** (4) Ang paglahutay maghatag ug kauyonan, ug ang pag-uyon maghatag ug pagsalig alang sa umaabot. (5) Kini nga pagsalig dili mapakyas, tungod kay ang gugma sa Dios gibubo sa atong mga kasingkasing pinaagi sa Balaang Espiritu, nga gihatag kanato.

ANG KASAKIT MOHIMO SA PAGPAILOB → PAGPAILOB, KASINATIAN → KASINATIAN, PAGLAUM + ANG PAGLAUM WALA MOPAKAULAW.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — ania ang tibuok pagtuon sa usa ka linya: ang pagsulay sa inyong pagtoo makapatunghag pailob, hupomone (G5281, pailob) — usa ka pagpabilin sa ilalom hangtod nga mahuman ang buhat. Kini gidungag pinaagi sa kakugi; buot sa yawa nga kuhaon ang pulong, apan ang mapailobong kasingkasing nagatipig niini. Kini nagadala ug maayong pagtulon-an, nakaila sa mini nga propeta pinaagi sa iyang mga bunga, ug nagabuhat sa kabubut-on sa Amahan. Kini nagasugat sa nagadilaab nga pagsulay uban ang kalipay, ug wala nagatamay sa pagpanton nga nagahingpit. Ug ang katapusan niini usa ka purongpurong: bulahan ang tawo nga makalahutay, tungod kay siya makadawat sa purongpurong sa kinabuhi, ug ang paglaum wala magpakaulaw kanato. Pasagdi ang pailob mahingpit sa iyang buhat, ug wala kamoy makulang.)

PRACTICE QUIZ

1. James 1:3 — Ang pagsulay sa inyong pagtuo mosangpot sa:

- a) pasensya
- b) pagkadiosnon
- c) kaalam

2. Santiago 1:12 — Ang tawo nga molahutay sa pagsulay makadawat ug:

- a) ang purong sa pagmaya
- b) ang korona sa kinabuhi
- c) usa ka dakong ganti

3. 2 Pedro 1:6 — Ug pinaagi sa inyong pagpugong sa kaugalingon, idugang ang paglahutay, ug pinaagi sa inyong paglahutay, idugang ang:

- a) mahigugmaong-igsoon nga kalulot
- b) kaligdong
- c) pagkadiosnon

4. Lucas 8:12 — Unya moabot ang yawa ug kuhaon:

- a) ang binhi sa daplin sa dalan
- b) ang pulong gikan sa ilang kasingkasing

c) ang ilang mga bunga

5. 2 Timothy 4:3 — Moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na molahutay:

- a) maayo nga katudluan
- b) ang nagdilaab nga pagsulay
- c) pagpanton

6. Mateo 5:11 — Bulahan kamo sa dihang magsulti sa tanang klase sa mga daotang butang batok kaninyo:

- a) alang sa Anak sa tawo
- b) bakak, alang sa akong katuyoan
- c) ug isalikway ang inyong ngalan ingon nga daotan

7. Hebreo 12:11 — Bisan pa niini, sa ulahi mamunga kini:

- a) sobra nga kalipay
- b) ang korona sa kinabuhi
- c) ang malinawon nga bunga sa pagkamatarong

TUBAG NGA YUSAY: 1-a, 2-b, 3-c, 4-b, 5-a, 6-b, 7-c

GIUNSA PAGKASANGA KINI NGA PAGTUON

→ **GIUNSA PAGTIPIG ANG PULONG: GIKUHA SA YAWA ANG PULONG GIKAN SA ILANG MGA KASINGKASING (LUCAS 8:12) NGA MOSANGPOT NIADTONG, DIHA SA MAMINATUD-ON UG MAAYONG KASINGKASING, HUMAN MAKADUNGOG SA PULONG, NAGATIPIG NIINI, UG NAGAPAMUNGA UBAN ANG PAGPAILOB (LUCAS 8:15).**

SA UNSANG PAAGI ANG KAKUGI NAGAPANGHIMATUOD: SA PAGHATAG SA TANANG KAKUGI, IDUGANG SA INYONG PAGTOO (2 PEDRO 1:5) NAGATULTOL SA PAGHATAG UG KAKUGI ARON SA PAGHIMO NGA MALIG-ON SA INYONG PAGTAWAG UG PAGPILI: KAY KONG BUHATON NINYO KINING MGA BUTANGA, KAMO DILI GAYUD MAHULOG (2 PEDRO 1:10).

GIUNSA PAGPANAG-IYA SA PAILUB ANG KALAG: ANG Pagsulay SA INYONG PAGTOO NAGAPATUNGHA SA PAILUB (SANTIAGO 1:3) NGA MODALA NGADTO SA INYONG PAILUB ARON MAPANAG-IYA NINYO ANG INYONG MGA KALAG (LUCAS 21:19) — KINAHANGLAN KAMO ADUNAY PAILUB, ARON NGA, HUMAN NINYO MABUHAT ANG KABUBUT-ON SA DIOS, INYONG MADAWAT ANG SAAD (HEBREOHANON 10:36).

→ **GIUNSA ANG PAGKASTIGO PAGPAMATUOD SA MGA ANAK: ANG KASTIGO SA MAKAGAGAHUM (JOB 5:17) MODALA NIADTONG GINGHIGUGMA SA GINOO, IYANG GINACASTIGO, UG GINAHAMPAK ANG TAGSATAGSA KA ANAK NGA IYANG GINADAWAT (HEBREO 12:6).**

→ **GIUNSA PAGTIPIG ANG PURONGPURONG: ANG PURONGPURONG SA KINABUHI (SANTIAGO 1:12) NAGATULTOL SA PAGMATINUD-ANON HANGTUD SA KAMATAYON, UG AKO MAGAHATAG KANIMO SA PURONGPURONG SA KINABUHI (PINADAYAG 2:10) — KUPTI PAG-AYO ANG IMONG NABATONAN, ARON WALAY TAWO NGA MAKAAAGAW SA IMONG PURONGPURONG (PINADAYAG 3:11).**

→ **GIUNSA PAGKATAPOS ANG PAG-ANTOS: ANG MGA MAG-AAMBIT SA MGA PAG-ANTOS NI CRISTO (1 PEDRO 4:13) MOTULTOL NGADTO SA DIOS SA TANANG GRACIA, NGA NAGTAWAG KANATO NGADTO SA IYANG WALAY-KATAPUSANG HIMAYA PINAAGI KANG CRISTO JESUS, SA HUMAN KAMO MAKAAANTOS SA MAKADIYOT, MAGAHINGPIT, MAGAPALIG-ON, MAGAPABASKOG, UG MAGAPAHAMTANG KANINYO (1 PEDRO 5:10).**

SOURCES & CREDITS

Scripture: Cebuano Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0);

Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).